



CRNA GORA
OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO
Kt. I br. 11/24
Nikšić, 09.oktobar 2024.godine

OSNOVNOM SUDU

NIKŠIĆ

Na osnovu čl.44 st.2 tač.5, čl.288 i čl.292 Zakonika o krivičnom postupku i čl.45 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, podnosim

OPTUŽNICU

Protiv okrivljenih :

PRAVNOG LICA „F. & S.“ DOO, PIB sa sjedištem u Nikšiću ulica Baja Pivljanina, čiji je predstavnik okrivljeni Č. M.

Č. M., JMBG:, od oca R. i majke M., rođene Č., rođen 18.04.1978.godine u Nikšiću sa prebivalištem u Nikšiću, ulica Baja Pivljanina S/144, državljanin Crne Gore, završio srednju školu, neoženjen, bez djece, po zanimanju privatnik, kao odgovornog lica u tom pravnom licu,

Što su:

Okrivljeno pravno lice „F. & S.“ Doo i okrivljeni Č. M., kao odgovorno lice u tom pravnom licu a djelujući u ime pravnog lica u okviru svojih ovlaštenja u Nikšiću, iako je bio svjestan svog djela i htio njegovo izvršenje, u namjeri da izbjegne plaćanje poreza u slučaju obavezne prijave nije prijavio zakonito stečeni prihod, odnosno predmete ili druge činjenice koje su od uticaja na utvrđivanje obaveza i u istoj namjeri prikrivao podatke koji se odnose na utvrđivanje navedenih obaveza na način što je:

Od 01.04. do 15.04.2022.godine, postupajući suprotno odredbi čl.35 Zakona o PDV-u nadležnom poreskom organu nije podnio mjesečnu prijavu koja sadrži sve podatke potrebne za obračun poreske obaveze za plaćanje PDV-a za mjesec mart 2022.godine, već je podnijetom prijavom za PDV prijavljena poreska obaveza u manjem iznosu i to za 1.453,30 eura,

Od 01.08. do 15.08.2022.godine, postupajući suprotno odredbi čl.35 Zakona o PDV-u nadležnom poreskom organu nije podnio mjesečnu prijavu koja sadrži sve podatke potrebne za obračun poreske obaveze za plaćanje PDV za mjesec jul 2022.godine već je podnijetom prijavom za PDV prijavljena poreska obaveza u manjem iznosu i to za 3.148,13 eura.

Od 01.09. do 15.09.2022.godine, postupajući suprotno odredbi čl.35 Zakona o PDV-u nadležnom poreskom organu nije podnio mjesečnu prijavu koja sadrži sve podatke potrebne za obračun poreske obaveze za plaćanje PDV za mjesec avgust 2022.godine već je podnijetom prijavom za PDV prijavljena poreska obaveza u manjem iznosu i to za 1.722,06 eura.

Od 01.12. do 15.12.2022.godine, postupajući suprotno odredbi čl.35 Zakona o PDV-u nadležnom poreskom organu nije podnio mjesečnu prijavu koja sadrži sve podatke potrebne za obračun poreske obaveze za plaćanje PDV za mjesec novembar 2022.godine već je podnijetom prijavom za PDV prijavljena poreska obaveza u manjem iznosu i to za 3.351,70 eura.

Od 01.01. do 15.01.2023.godine, postupajući suprotno odredbi čl.35 Zakona o PDV-u nadležnom poreskom organu nije podnio mjesečnu prijavu koja sadrži sve podatke potrebne za obračun poreske obaveze za plaćanje PDV za mjesec decembar 2022.godine već je podnijetom prijavom za PDV prijavljena poreska obaveza u manjem iznosu i to za 1.836,54 eura.

Od 01.04. do 15.04.2023.godine, postupajući suprotno odredbi čl.35 Zakona o PDV-u nadležnom poreskom organu nije podnio mjesečnu prijavu koja sadrži sve podatke potrebne za obračun poreske obaveze za plaćanje PDV za mjesec mart 2023.godine već je podnijetom prijavom za PDV prijavljena poreska obaveza u manjem iznosu i to za 2.290,25 eura.

Od 01.07. do 15.07.2023.godine, postupajući suprotno odredbi čl.35 Zakona o PDV-u nadležnom poreskom organu nije podnio mjesečnu prijavu koja sadrži sve podatke potrebne za obračun poreske obaveze za plaćanje PDV za mjesec jun 2023.godine već je podnijetom prijavom za PDV prijavljena poreska obaveza u manjem iznosu i to za 1.792,82 eura.

Od 01.09. do 15.09.2023.godine, postupajući suprotno odredbi čl.35 Zakona o PDV-u nadležnom poreskom organu nije podnio mjesečnu prijavu koja sadrži sve podatke potrebne za obračun poreske obaveze za plaćanje PDV za mjesec avgust 2023.godine već je podnijetom prijavom za PDV prijavljena poreska obaveza u manjem iznosu i to za 3.561,83 eura.

Od 01.10. do 15.10.2023.godine, postupajući suprotno odredbi čl.35 Zakona o PDV-u nadležnom poreskom organu nije podnio mjesečnu prijavu koja sadrži sve podatke potrebne za obračun poreske obaveze za plaćanje PDV za mjesec septembar 2023.godine već je podnijetom prijavom za PDV prijavljena poreska obaveza u manjem iznosu i to za 4.945,02 eura.

Od 01.11. do 15.11.2023.godine, postupajući suprotno odredbi čl.35 Zakona o PDV-u nadležnom poreskom organu nije podnio mjesečnu prijavu koja sadrži sve podatke potrebne za obračun poreske obaveze za plaćanje

PDV za mjesec oktobar 2023.godine već je podnijetom prijavom za PDV prijavljena poreska obaveza u manjem iznosu i to za 2.219,86 eura.

Od 01.12. do 15.12.2023.godine, postupajući suprotno odredbi čl.35 Zakona o PDV-u nadležnom poreskom organu nije podnio mjesečnu prijavu koja sadrži sve podatke potrebne za obračun poreske obaveze za plaćanje PDV za mjesec novembar 2023.godine već je podnijetom prijavom za PDV prijavljena poreska obaveza u manjem iznosu i to za 1.912,68 eura.

Od 01.01. do 15.01.2024.godine, postupajući suprotno odredbi čl.35 Zakona o PDV-u nadležnom poreskom organu nije podnio mjesečnu prijavu koja sadrži sve podatke potrebne za obračun poreske obaveze za plaćanje PDV za mjesec decembar 2023.godine već je podnijetom prijavom za PDV prijavljena poreska obaveza u manjem iznosu i to za 3.827,32 eura.

Od 01.02. do 15.02.2024.godine, postupajući suprotno odredbi čl.35 Zakona o PDV-u nadležnom poreskom organu nije podnio mjesečnu prijavu koja sadrži sve podatke potrebne za obračun poreske obaveze za plaćanje PDV za mjesec januar 2024.godine već je podnijetom prijavom za PDV prijavljena poreska obaveza u manjem iznosu i to za 1.087,78 eura.

Od 01.03. do 15.03.2024.godine, postupajući suprotno odredbi čl.35 Zakona o PDV-u nadležnom poreskom organu nije podnio mjesečnu prijavu koja sadrži sve podatke potrebne za obračun poreske obaveze za plaćanje PDV za mjesec februar 2024.godine već je podnijetom prijavom za PDV prijavljena poreska obaveza u manjem iznosu i to za 2.444,35 eura, na koji način nije prijavljen porez na dodatnu vrijednost za 2022.godinu u ukupnom iznosu od 11.511,13 eura, za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 20.550,46 eura i za 2024.godinu u ukupnom iznosu od 3.532,13 eura, a sve u ukupnom iznosu od 35.593,72 eura.

Dana 03.04.2023.godine podnio poresku prijavu za porez na dobit za 2022.godinu i u istoj iskazao dobit u iznosu od 5.571,00 eura, kao razliku prihoda od prodaje u iznosu od 85.996,00 eura i rashoda u iznosu od 80.425,00 eura, od kojih se najveći dio rashoda odnosi na nabavnu vrijednost od prodaje robe, ostale troškove poslovanja i troškove zarada, a suprotno odredbama čl.8 i čl.10 Zakona o porezu da dobit pravnih lica u navedeno prijavi umanjio prihode a precijenio rashode, jer su prihodi utvrđeni kontrolom bilansa uspjeha za 2022.godinu iznosili 86.951,00 eura dok su troškovi za istu godinu iznosili 20.463,86 eura, te je utvrđena oporeziva dobit u iznosu od 66.487,64 eura, na koji način nije prijavljen porez na dobit u iznosu od 5.983,89 eura.

Do kraja marta mjeseca 2024.godine nije podnio poresku prijavu za porez na dobit za 2023.godinu, suprotno odredbi čl.40 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a usklađivanjem iznosa utvrđenog dobitka utvrđeno je da su prihodi za 2023.godinu iznosili 39.008,00 eura, dok su se rashodi odnosili na troškove materijala u iznosu od 31.231,00 eura, te je utvrđena oporeziva

dobit u iznosu od 95.443,40 eura na koji način nije prijavljen porez na dobit u iznosu od 8.589,91 eura.

-do kraja aprila mjeseca 2023.godine i do kraja aprila mjeseca 2024.godine iako su bili svjesni svog djela i htjeli njegovo izvršenje, u namjeri da potpuno izbjegnu plaćanje poreza nijesu prijavili činjenice koje su od uticaja na utvrđivanje poreske obaveze i u slučaju obavezne prijave okrivljeni Č. M. nije prijavio zakonito stečeni prihod i nije, shodno članu 43 stav 1 Zakona o porezu dohodak fizičkih lica podnio poresku prijavu do kraja aprila tekuće godine za prethodnu godinu, na način što je tokom 2022.godine i 2023.godine u više navrata podigao gotovinu kod banke sa računa pravnog lica „F. & S.“ Doo bez dokumentacije o korišćenju sredstava i to za 2022.godinu, u ukupnom iznosu od 71.330,00 eura, na koje „F. & S.“ Doo nije obračunalo, obustavilo i uplatilo porez na prihod od kapitala istovremeno sa isplatom prihoda, na koji način nije prijavljen porez na prihod od kapitala za 2022.godinu u iznosu od 12.587,64 eura niti je okrivljeni Č. M., a shodno odredbi člana 50 i člana 37 Zakona o porezu dohodak fizičkih lica prijavio porez na dohodak fizičkih lica u navedenom iznosu; tokom 2023.godine u više navrata okrivljeni Č. M. vršio podizanje gotovine nalogom za podizanje gotovine sa računa pravnog lica u ukupnom iznosu od 131.340,00 eura, bez dokumentacije o korišćenju sredstava na koje Doo „F. & S.“ nije obračunalo, obustavilo i uplatilo porez na prihod od kapitala istovremeno sa isplatom prihoda, na koji način okrivljeno pravno lice nije prijavilo porez na prihod od kapitala za 2023.godinu u iznosu od 23.177,64 eura niti je okrivljeni Č. M., shodno odredbi člana 50 i člana 37 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica prijavio porez na dohodak fizičkih lica u navedenom iznosu,

-čime bi izvršili produženo krivično djelo utaja poreza i doprinosa iz člana 264 stav 3 u vezi stava 1 u vezi člana 49 Krivičnog zakonika Crne Gore i člana 10 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela.

DRŽAVNI TUŽILAC
Ana Doderović

Optužnica je potvrđena Rješenjem Osnovnog suda u Nikšiću Kvo.br.35/24 od 25.10.2024.godine.